

ABK

Vojin Hadžistević

Kao kurir, sa užičkom "Borbom", kod Solaje

Regdje u drugoj polovini decembra stigla nam je "Borba", štampana u oslobođjenom Užicu. Bilo je ukupno 13 brojeva - u više primjeraka - koji su izašli od 19. oktobra do 27. novembra 1941. godine. Javljačući se ponovo, prvi put poslije 1929, "Borba" je nastupala ne samo kao organ KPJ, nego i kao glasilo naroda koji je ustao protiv fašističkog okupatora. Pojava tih naših centralnih, opštejugoslovenskih novina, u uslovima u kojima smo tada živjeli u tisovačkoj šumi - uz to još štampanih u "pravoj", gradskoj štampariji, na odgovarajućoj novinskoj hartiji, po formatu i svemu ostalom jednakih svim drugim "pravim" novinama - što je sve, gledano iz naše tadašnje tisovačke perspektive, imalo osobito značenje - izazvala je kod svih nas veoma snažan utisak. Dosada smo imali svoju vojsku, svoju slobodnu teritoriju, svoje organe vlasti, a sada imamo i svoje novine, takodje atribut svake "prave" države!

Već samom svojom pojавom "Borba" je svjedočila o izvanrednom uspjehu partizana Srbije, gdje je stvorena velika slobodna teritorija ("Užička republika"). Iz mnoštva njenih vijesti moglo se vidjeti da se partizanska borba vodi u svim krajevima naše zemlje i da su naš odred i njegova slobodna teritorija povezani ne samo sa onim na Kozari, Grmeču, Ozrenu i Romaniji - preko koje nam je i stigla užička "Borba" - već preko ovih i šire, sa odredima i njihovim slobodnim teritorijama u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Sve što smo nekada slušali, o borbama u tim krajevima, postalo je najedanput, kroz vijesti i napise "Borbe", nekako mnogo reljefnije, opipljivije, uvjerljivije. Sireći nam horizont i preko onoga što smo mogli vidjeti iz samog risovca, i drugih tačaka našeg odreda, i otvarajući nam perspektivu oslobođenja Banjaluke i drugih naših gradova, kao što su srpski partizani oslobođili Užice, Cačak, Bajinu Baštu i druge svoje gradove, "Borba" nam je ulijevala i ~~ukraj~~

učvršćivala svijest da smo dio jedne velike i moćne cijeline, jačala uvjerenje da neprijatelj nije tako jak da bi nam mogao uspješno odolijevati i nagovještavala da nije daleko dan naše konačne pobjede.

Uto

~~Na početku rata nemačke~~ uvjeravale su nas, posebno, "Borbine" vijesti sa Ruskog fronta. Iz njih se moglo zaključiti, kao što smo i sami vjerovali, da nije nemački rat fašističke Njemačke. ~~Cao~~ ^{su} govorile da je Hitler od ukupno 9,000.000 svojih vojnika, koliko ih je imao na svim ratištima Evrope, za prva četiri mjeseca izgubio samo na Ruskom frontu 4,000.000 - dokle skoro jednu polovinu - dok je snaga Crvene Armije, na frontu prema Njemačima i na Dalmatiku, precijenjivana na 30,000.000. Ne manje u prilog skorog kraja fašizma govorile su i "Borbine" vijesti iz same Njemačke - koje su svjedočile da su protiv Hitlera počeli da ustaju i njemački narod i njegovi oficirи - a tekuće i vijesti o jačanju saveza između Rusa, Englesa i Amerikanaca, ^{te} sve većem angažovanju ovih poslednjih u tom savezu.

Ali u "Borbini" je bilo i vijesti koje su nas ~~izba~~ enerapseljavile. Iz njih se moglo vidjeti veoma upočatljivo - ne sjećam se šta smo od toga znali još odrenije - kako su četnici u Srbiji pošli putem izdaje. Pošto su prvo neko vrijeme vršljali po slobodnoj partizanskoj teritoriji, da bi zatim prešli na pojedinačna ubistva (Milen Blagojević, komandant I sunadigškog partizanskog odreda, bio je jedna od njihovih prvih žrtava), četnici su na kraju, ~~nakon~~ su partizani osudili front prema Njemačima, preduzeli napad na slobodno Užice. Pretrpivši u toj borbi poraz, prihvatali su dijelimično prijedlog Komiteta Štaba, ~~koji je~~ ^{nas} ~~značio da će~~ izbjegnuti ~~bitku~~ ~~bitku~~ ~~bitku~~, ~~izbjegnuti~~ operazujući zajedničkoj borbi protiv Njemačaca, da bi ga odmah zatim ponovo prekršili, pretrpuvši Njemačima u Valjevo oko 300 na prevaru razorušenih partizana i ~~partizana~~.

U

grezen dijakin kod Kosjerića ~~sakupljeno~~ 9 zarebljenih drugeara i drugova. Pošto su poslije tega u otvorenoj borbi opet poraženi, ponovo su pristali na sporazum o obustavljanju neprijateljstva, da bi uskoro poslije toga opet nastavili po starem: na prevaru su zarebili i potom mučki strajeljali kod Brajića 33 partizanske bolničarke, lekarke i ranjenika.

Nada je "Borba"javljala da je Vrhovni štab primio od "četnika iz borbe u Bosni" paruku da će oni nastaviti "rane uz rane s partizanima" borbu "protiv okupatora", vijesti da su se partizani u Srbiji našli pred još jedinim neprijateljem ukazivale su nam na opasnost pred kojom bi se mogao naći i naš odred. Na terenu našeg i dva susjedna bataljona preko Urbanje, do Bosne, nije bilo četničkih jedinica. Međutim, između nas i druga tri bataljona našeg odreda, koji su djelovali na terenu prema Jajcu, ^{ljudima} u Fikonjić-Gradu, nalazili su se četnici Uroša Drenovića, koji su još prilikom prvog napada na Fikonjić-Grad pokušali da zarebe Danka Mitrova, Branika Babušku i još neke drugeve, da bi se poslije toga, plaćeci se naše snage, "prinirili". Izbjegdilo mi je sjećanje kolike ~~osobitosti~~ ~~osobnosti~~ smo koristili "Borbu", s osobito one ~~činjenicu~~ što se osnosile na četničku izdaju u Srbiji, za rad u našoj tisovačkoj četi, u kojoj je bilo i boraca veoma sklonih četništvu, ali se, s druge strane, žive sjećam kako sam neke napisao i vijesti iz "Borbe" diktao i komentarisao pred Drenovićevim četnicima u Mednoj!

Neki dan po dolasku "Borbe" dobio sam zadatak da sa još jednim drugom podjem do Pljevskih Podova. Tamo je tada bio štab bataljona "Istruk", kojim je komandovao Simela Šolaja, a u to vrijeme tamo se nalazio i Danko Mitrov, komandant našeg odreda. Za Danke smo nosili poštu, a za Šolajin bataljon "Borbu". Ne sjećam se prezimena druga sa kojim sam pošao, ali u odredu je bio poznat, pa je i meni tako ostao u sjećanju, kao "kurir Ratko".

Vrbes smo prešli kod Bećca i na Surjanu zanodili. U neko doba naišao je Muhamed Kazaz. ~~Beća da ga uđe i pod gledalištem~~ Dok umoran, stilžući odneku izdaleko, skida cipele i čarape i stavlja ih oko vatre da se suše, respiruje kud smo pošli i ~~kakvom postolom, te kada je~~ ^{Kakvom postolom, te kada je} ~~našeg domaćina~~ ^{našeg domaćina} ~~zadnjem~~ Poslije večere i razgovora polegli smo oko ognjita. U toku noći naši će se uvjek neko koji će se na trenutak probuditati baš kad dođe vrijeme da se vatra male postakne.

Sutradan je osvilen novi snijeg, morali smo ga dalje sami pretiti. Nije mi bilo jasno kako se Ratko tako lako orijentiše u šumi, ~~u preprtenih steza i gdje nije bilo~~ Širokih vidika. Idući tako za njim pokadkad bih, od duga vremena i ljepote oko sebe, zaboravljao da smo u ratu i tada bih sa uživanjem gazio cijelac. Kao djetetu snijega mi nikad nije bilo dosta, koristio sem priliku da po njemu gasim i uživam kao nikad prije. Ratko je odlično poznavao ne samo put već i ljude kod kojih smo usput nevratili. Znao je gdje se može dobro ručati, a gdje lijepo končati. I tamo gdje smo se krace zadrževali, da nešto prezalegajimo ili se odmorimo, stizeli smo da ukraćanima pokažemo "Borbu" i nešto iz nje prečitamo. A tamo gdje bismo zanotili čitanju i razgovoru o situaciji na nečem i Ruskom frontu nije bile kraje. Ljudi su nas, željni razgovora i novosti, slušeli s velikom pažnjom i interesovanjem. Ni za njih nije bila mala stvar, da te, što sam im čitao, nije bio nekakav letak, već preve preveste novine. I nije bilo takvog razgovora a da nas nisu zbrinute pitali zašto se "dijelimo", kako je moglo doći do neprijateljstva između nas i četnika u Srbiji.

(Ali mora biti)
Ne sjećam se, da ~~bi~~ smo na Manjadi ~~1922~~ još jedno, ~~konac~~ ^{uglio} ~~zime~~ Kada smo se kod Čedjevice primakli cesti Mrkonjić Grad - Ključ, svratili smo u jednu kuću da raspitamo ima li negdje bližu Italijane i kad obične prolaze cestom. Domaćin nam je rekao da često navraćaju, pa su i juče od njega tražili "koka i jaja". Nije bio toliko problem da ~~su~~ cesta predje, koliko da se od nje blago-vremeno udaljimo. Jer s druge strane je bila oko pet-šest kilometara

kilometara Široko polje bez igdje ikakvog zaklona, pa je bilo ope-seno da će Italijani pojavu na cesti iznad polja čak i deset-dvadeset minuta nakon našeg prelaska. Mogli bi nas tada na ravni ispod sebe, po snijegu, loviti i tući kao sečeve. Ali kako na Rotku nisam opešao neku neroditu zabrinutost, nisam ni ja htjeo da u tom pogledu issa njega zaostajem. Tako ga ne upitah, što mi je inače bilo na umu, da li je siguran da će Italijani neće pojaviti sve dok se od ceste ne odmaknemo dovoljno daleko. I ne bi li bilo bolje, da jed male osobštine, ako uopšte i moramo da je za danu pre-lazim.

Gazili smo Šumu, čutke, a put preko polja se etegao. Osjećao sam se kao na dlanu neprijatelja, što će biti s nama, osvistilo je samo od toga koga li će baciti jeden pogled na njega. Osvojio sam se svakoga časa, da bih osijenio jesam li se dovoljno udaljili, kakva bi izgledala naša situacija u služaju kad bi se baš u tom trenutku na cesti pojavili Italijani. Da je pred nama bila Šuma, osjećao bih se svakoga trenutka sigurniji. Ali, ~~osvrtavam se na~~ ~~na~~ ~~na~~ na kraju polja, gdje se ono pružalo i kao ~~na~~ ~~na~~ veliki lijevak zavladilo među brdima, ~~nekakvo~~ velike selo. Moglo su se u njemu vidjeti i ~~ne~~ vodo, sidane kuće. De onone što mi se tada metalo po glavi tu bismo mogli lako naći i ne neprijatelja. Selo je u ravni, od ceste nije daleko, vidjelo cu se već i dva destana Široko puta, koji cu mi ten drugu stranom polje, poime brda, do-lesili kao neke prećice, ili stare ceste, od Kljuda i Mrkonjić Grada, a kojim je neprijatelj mogao da dođe u selo a da se to odazgo, od Čajavice, i ne primjeti. Tako, što sam se više osjećao jedne brige, da nam se neprijatelj neće pojaviti s ledja, sve više mi se tovarila druga: Što ako je neprijatelj u selu, napred nas, pada na otvorenoj i Širokoj sniježnoj distini ne bismo imali kuda ♀ ni lijevo, ni desno, ni nadzor. Na Rotku sedjutim nije bilo ni traga neke zabrinutosti.

Znao je da s druge strane djeluje jedan ustanicički bataljon i pod svojom kontrolom drži Grce, kako se to selo zvalo. Italijani ne bi mogli doći tu bez pucanja, pa bi se to očekah znalo i na Čadževici. Ali on nije htjeo da me uvjek o svemu unaprijed obavještava. Kao da je želio da ga što više zapitkujem i kao da je uživo u teme da meni, sasvim neiskusnom u kurirskom prometanju, svaki čas ponešto objašnjava. ~~Na što sam se tako mointao po nisam htjeo da ga pitan ni kada bi me nešto naredito kopkale.~~ Sve je to spadalo u nekakvu igru i sve je vrsno nadmudrivanje između nas dvojice, čime smo takođe ispunjavali vrijeme na putu do Šolaje, mada me je to nekad, kao pred Gracima, koštalo i nešto više živaca nego što bi inače moralio. Ratko je bio iskusni i vješt kurir, ~~te bilo mu u ovom frongu~~ danjer za taj posao ~~zato~~ obavljač ~~je~~ je sa takvim zadovoljstvom da mi se nekad činilo da on to ispred mene ne ide običnim, hitrim kurirskim korakom, već da od nekog zadovoljstva sve postajuje, ~~ili~~ ~~ndje htjeo da~~ ~~ta~~ ~~svoja iskustva i umijeće~~ ~~neko~~ ~~bas tako "jeftino"~~ predaže. Dok sam ja napregnuto osmatrao lijeve i desne, neću li negdje opaziti što sumnjivo, pri čemu mi je bilo sumnjivo i to što ni ispred jedne kuće nisam negać vidjeti žive duše, dotle je on postajao sve bezbjedniji i govorljiviji, sasvim već siguren da smo sve opasnosti sretno prebodili. Tek kad smo se dohvatali brda i gornjeg dijela sela rukao mi je da je to teren jednog ni partizenskog ni četničkog bataljona, čiji štab je tu negdje pred nama.

Sjeđam se dobro nešeg razgovora sa komandantem tog bataljona, Trivom Krivokućem. Tvrdio je da je partizan, ali da se tako ne ispoljava da se ne bi zamjerio Urošu Drenoviću. Od njega je slabiji a ne može da se osloni niti na naše na Manjači, deško su i uz te ih razdvaja dosta premetna cesta i široko polje, niti na Šolaju, od koga ga dijele upravo Drenovićevi četnici. Tražio je od nas da Denku i Šolaji prenesemo njegove pozdrave i poruku da je na njihovoj strani. Sigurno je na isti način objašnjavao i Drenoviću zbog čega se još nije za njega otvoreno opredijelio, ali je bilo teško

dokučiti šta uistinu misli. Možda još ni sam nije znao na koju bi stranu, pa je čekao da vidi koja će da prevagne. A možda mu je taj peticija između nas i četnika upravo odgovarao. Tako je mogao da održava neku svoju samostalnost, da izbjegava da se stavi pod bilo čiju komandu.

Cini mi se da smo u Štabu tog bataljona i prenoblili. Na putu do Medne, preko Dimitrova, svratili smo i u Štab Uroša Brenevića. Naleazio se u jednoj kući nekog zaselka, ili sebe, pri vrhu jednog veoma strmog i kupertastog brda, koje je dominiralo njegovom vrletnom okolinom. Brenevć je bio u nekakvoj žandarskoj uniformi, a na nogama je nosio, sigurne iz demagoških razloga, openke sa kajišićima do pola lista. Primio nas je desto kiselo, u očima nije mogao da prikrije neki unutrašnji nemir. Imao sam utisak da gleda lijeve i desne, a ne u nas, samo zato što mu teško pada da u svom pogledu duže savladajuje izraz neprijateljskog osjećanja prema stakome sa crvenom petokrakom zviježđem. Pogetovo kada neki takvi, kao nas dvojica, za njega sasvim beznačajni, nemaju ništa pametnije nego da mu i u Štab navraćaju, pa se i njemu samom - neuvidavni li su, glupi li su, drski li su - kao nekome sebi ravnom obraćaju, kao da smo negdje koze zajedno čuvali. Razgovor je bio desto usiđen, nismo imali ^{ni manjito da} jedni drugim ~~mu~~ kažemo. Svatili smo po Ratkovoj inicijativi, onako uzgred, a i da bismo nešto ručali, da od ovdašnjih seljaka ne bismo ništa sami tražili. Pekozao sam mu usput "Borbu", ali samo da bi vidio da imame i svoje novine, daleko od toga da zapadjevanje išta o dogadjajima u Srbiji. Brenevć je isuviše dobro znao za šta se opredijelio - bio je jedan od onih velikih sićušnih teliko i zatucanih ljudi koji su u komunistima vidili ospasnost veću od svake druge i nisu znali ništa bolje od stareg jugoslovenskog poretku sa kraljem na čelu - pa nije dolazile u obzir da mu neko, poput nas dvojice, "otvara oči", kao da je riječ o nekome od onih iz naše tisovačke čete koji su naginjali četnicima a da nisu bili sasvim svjesni šta te uistinu znači. Bilo je ~~jasno~~

da nas podnosi samo što nera, što ne može da nam se otvoreno suprotstavi. Naša je sreća, mislio sam tada, da to što je u njegovoј glavi nije i u glavā ^mnjegovih boraca, običnih seljaka. Ako su ~~ene~~ ^{morda} i volili više da budu četnici, u šumu su ipak pošli zbog nečeg drugeg, a ne da bi pucali na nas. Da nije tako, Drenović bi se sigurno ved i seda pončao prema nama drukčije.

Pronaćili smo u školskoj zgradi u Mednoj. Bio je to logor jedne Drenovićeve đete. Spavali smo u jednoj velikoj učionici, u kojoj su bile postavljene paleče, zajedno sa ostalim četnicima iz te đete. Poslije večere, dok smo još sjedili na paladama, pošto je pred nama bila dugačka noć za spavanje, čitao sam im našu "Borbu". Najprije napis i vijesti koje su govorile partizana u Srbiji i Crnoj Gori, kco i partizanskim borbama u drugim krajobrazima naše zemlje, zatim one o situaciji na Ruskom frontu, da bih na kraju prešao ne one o izdaji Draže Mihajlovića u Srbiji, njegovom napадu na partizane i primenje novca od Nijemaca i Nedića u Beogradu. - "Eto, vidite - upozorio sam ih ^{tada} - šta sve mogu da urede neki eficiri. Četnici kojim oni komanduju pošli su u borbu protiv Nijemaca, ali oni su ih što lukevstvom a šta silom natjerali na nas. Zato i vi morate voditi dobro računa o teme, da se ne bi tako šta i sa vama desilo!" - A onda ^{da razlikujem "postav"}, da bi znali ~~kako su~~ ^{da} neki četnici ~~putem Izdaje,~~ ^{čitao sam im} kako se četnici u istočnoj Bosni i dalje bore zajedno sa partizanima protiv Nijemaca i ustaša, kao i da u Srbiji četnici kapetana Radića, popa Vlade Žeđevića i poručnika Ratka Martinovića takođe saradjuju sa partizanima. Poslije svega - čemu ču se nešto dečnije i sam čuditi - mirno smo legli da spavamo i ne pomicajući da bi nam se moglo bilo šta dogoditi.

U Pećkoj smo sutradan svratili u jednu kuću - bila je to, ake se ne varan, "popovacka" kuća - u kojoj smo zatekli Voju Nitrova, Mieu Kričić i još neke kojih se više ne sjetam. Kada smo im ispričali

gdje smo spavali i što smo sve tamo govorili, upoznili su nas da su četnici i ovdje podeli da zaostrageju odnose sa partizanima. Zasad prijete smo Muslimanima i Hrvatima - bila je to lukeva takтика: znajući da svoje borce ne mogu najedanput okrenuti protiv nac Drenović je pošao na to da ih sa nama postepeno sakriva preko pobjedinačnih ubistava takvih naših drugova, predstavljajući ih kao "preobuđene ustaše" - pa su tako porušili i Ševeli Hadžića da napusti ovaj teren, u pretivnom će je ubiti. Njeg su posetne pojmenice prijetili stoga što je bila drugarica Hasiba Hadžića, sekretara Okružnog komiteta KPJ na području djelovanja našeg odreda.

Putevanje od Pečke do Pljevalja esebito mi se urezalo u sjećanje po divnom sunčanom danu i putu koji je vijugao uz neku živeću riječicu, okičenu egoljelim vrbaši i pekojem vodenicom. Sunce nas teplje milovalo, ogledalo se na bezbroj slijučnih arcala u kori beekrajnog sniježnog prekrivača, 1. jul južnale se na mirnijim i širim tokovima riječice, lemile se i rasipale gde se ova preko kamenaje i drugih pregrada, prelijevale, obrubovala, pjenušale. Osim Zubora vode i drugih svukova, koji su poticali od svakodnevnog života ljudi, donosili životinje, ptice, duž pute, u njivama, usamljenim lučicama, zaseociima, tu nije bilo ničega drugog što bi moglo da narobi neki esebiti - kao da je od luhona - mir i sklad koji su u tome česu vladali prebijeli kojim smo prolezili. Ničega što bi potajčalo da se svuda eke nac, same jedu daleko od našeg vide i sluha, veći jedan ret koji je euroviji od svih desetišnjih, kao i da smo nas dvojica takođe na nekakvom zadatku koji se tegu rotati. Zatočen svim tim dočivljavac sam trenutke u kojima sam potpuno zaboravljao da smo u ratu, i pred oči su mi izlazile slike djačkog doba i naših skojevskih icleta, činilo mi se da kerdeš kroz nekakav zaseban, našin ratnički vremenom sasvim netaknut svijet, kao da svuda nikada nije prešao nijedan ustaša, Nijemac, Italijan, kao da sve ovdje živi stojin prbrodinim životom u miru odvajkada.

U Štabu smo zatekli Danku Mitrova i Simelu Šolaju. Prvi put sam ih vidio, ali sam i o jednom i o drugom znao već podesta. O Danku su mi pričali drugovi u odredu, a o Šolaji ujak Živko Bujić. Kada sam iz njegove kuće polazio u Šumu, ujak mi je rekao - naneše li me kada put negdje oko Jajca - da svakako potražim Šolaju, te da mu uz pozdrave predam, kao poklon, malivpero koje mi je tom prilikom za njega dao. I sto, tek što je prešao jedan mjesec otad, a meni se za te već ukazala prilika.

Ujak je prije apriliškog rata bio šef Šumske uprave u Šipovu, a Šolaja čuvar Šumske kulture u Pljevi, sa platom od eku 250 dinara mjesecno. Rejon mu je bio Vitorog - planina i Šuma iznad izvora Pljeve. Prvih dana ustaške vlasti, imajući veliko povjerenje u ujaku, dolazio je da se posavjetuje sa njim. Jedanput povodom naredbe za predaju oružja, drugi put povodom pritiska za prelaz na katoličku vjeru. Tom drugom prilikom situacija u Šipovu je bila veoma napeta. Da ustašama, koje su posvuda patrolirale, njegov doletak ne bi izgledao sumnjiv, ujna Drenka je dala Šolaji neku korpicu, sa kojom se on popeo na trešnju ispred kuće, pa su taj razgovor vodili dok im je on tobokože brac trešnje. Poslije toga, kako su mu tada savjetovali, nije se više pojavljivao u Šipovu, niti drugdje ustašama na oči, a oni su se sa trogodišnjim sindicem sklonili u Jajce. Tu su početkom ustanika saznali da je Šolaja jedan od glavnih ustaničkih komandanata. Kada su se ustanici spustili do Jezera, i kada su ustaše dobile pojađanje i predle u protivnapad, došlo je do borbe prsa u prsa u kojoj se Šolaja osobito istakao. U jednom trenutku, kako se poslije pričalo u gradu, brojčano premoćni i želeći da ga uhvate Živa, pošte je najviše isprednjačio, na Šolaju je navalilo nekoliko ustaša. Došlo je do hrvanja, hvatanja za gušće, a jedan od njih ga je dograbio za jaja. Međutim, bereći se kao lav, Šolaja je uspio da im se istrgne i povrati nedju svoje.

Kada smo se pojavili, Danko i Šolaja su nešto razgovarali. Danko, već na prvi pogled snažna i energična ličnost, izgledao mi je kao pravi komandant. Visok i vitez, skladnih pokreta, u izražaju

talijanskoj oficirskoj bluzi i čakširama, sa visokim oficirskim štitom. Lice mu duguljasto, oči plave, ispitivačke i proderne, a zubi skorbutom nekako prorijedjeni i raštrkani, i od vježite cigare požutili i potamnili. Na bedru mu podugaočki pištolj u drvenoj futrolji, koja se može na njega nataći kao kundak. Kasnije ću ga vidjeti i sa snajperskom puškom - karabinom sa dalekosorom - čiji kundak je bio bogato izrađen i koja je ranije pripadala nekom talijanskim oficiru.

Šolaju sam zauvišljae mnogo krupnijim i višin, a pred njom je stajao - male raskoračen i ruku sabačenih na ledja - onizak i suvremen, ali očito temeljit i čvrst žovjek. Plavkasto-ridj i kosmat, zelenkasto-plavih očiju i jako istaknutih obrva, koščatog lica i čela izbradzanog eštrim borama. Bio je bez vojničke bluze, u džemperu od domaće vune, nešto deblige predje, u njenoj prirodnoj boji, i u čakširama bivše jugoslovenske vojske. Na nogama je imao cpanke, koje je očigledno smatrao najpogodnijom partizanskom obućom. Nogao je u njima da se neprijatelju kao mačka nečujno privuče i uhvati ga za grlo prije nego što bi taj nogao išta da preduzme. Već poslije nekoliko časaka, provedenih u njegovoj blizini, nije bilo teško shvatiti, uz ono što sam o njemu odravljene znao, da njegova snaga nije u veličini njegove pesnice, već u cjelini njegove izuzetne ličnosti. U zdravom, narodskom rasudjivanju, u vanrednom poštenu, pravičnosti i plemenitosti, a kada je u borbi, u osobitoj odlučnosti i snjelesti, hitrini i okretnosti, snalažljivosti i devitljivosti.

U trenutku kada sam mu ponosio da sam sestrič Živka Bujića, i da mu od njega donosim pozdrave i poklon, neobično se obradevao. Iz očiju mu je zračila neka osobita blagost, dok mi je govorio: "E, dobar je Živko! Posdravićeš mi ga mnego. I poruči mu da odmah izlazi. Neka dodje ovamo, bide mi pisar u Štabu!" - Nije znao šta bi u našim partizanskim uslovima mogao da mu ponudi druge i veće, od tega udobnije i za glavu sigurnije.

U trenutku našeg delaska u Štebu, kao i okolo, među bercima, vladala je posebna živost, čak nepotest. Još prije Štaba smo čuli kako je Šolaja sarobic tridesetak Italijana, da berci ^{ili} traže da se svajima postupi kao i s ustašama, to jest da se postreljaju, pošto su ^{imatrali} evropski jednako krivi za zločine italijanski vojskovođa Crnogorac u Kraju, a ~~da~~ Danko i još neki oko Štaba, ~~zato~~ da se poslije saslušavanja puste svi koji nisu crnokošuljaši, kao što se postupale s denobranima. Nada je Danko komandant odreda, bilo je očigledno da svi čekaju da čuju šta će reći Šolaja i da će biti kako on kaže.

Nisu berci bili protiv tega da se nedužni italijanski vojnici poštode. Pitali su ko može znati koji je zarobljenik crnokošuljaš, kao i da neko od običnih vojnika nije takođe činio zlodjelo. Osim toga možda je nekome baš stale da se crnokošuljaši - koji su palili njihove sela i ubijali nevine ljudi, žene, djece - oslobode kne tobože obični vojnici, kako bi mogli opet doći da pale što je još preostalo i ubijaju što je još preživilo. Oni će tada morati da se s njima ponove bore, i od njih ginu, nuda su ih jedanput već imali u svojim rukama, a Danko u tom momentu može biti bog zna gdedaleko. Drugo je Šolaja. Njega dobro i dugo poznaju, redio se gdje i oni, boljeg od njega nemaju niti mogu negdje naći, pa će ga poslušati i kad im se nešto ne sviđa. Najzad, on je te Italije Jane ~~za~~jerice ~~za~~gina i sarobic, pa neka ih i pušta ako baš hoće, ostade i poslije tega s njima, a bercima, pa će zajedno snositi i rijeave posljedice ciluke ako se pokazuje da je bila pogrešna.

U povratku s nama je pošao i Danko, možda s jednim praticem, a pridružili su nam se, u Pljevakim Podovima i Pećkoj, Kesim i Ševela Hadžić i Nada Mažar, možda i oni s jednim ili dva praticem. Tako mi se ~~opoz~~ čini da nas tada nije bilo ni jedna desetina, Ševela je jahala na jednom osazarenom konju, bila je već u devetom mjesecu trudnoće. Opet smo navratili kod Drenovica. Razgovor je

bio desto kratak. Ne sjećam se samih riječi - Danko mu je nešto prebacivao, ali u savim prijateljskom tenu, a Drenović nije znao ~~šta~~ da mu na to odgovori - ali se sjećam vrlo dobro njegovog držanja. Nije mogao da izdržava Dankov pogled, pa je kao krivac ~~ozim~~ ^{ozim} pogledao okole, ili gledao pred se, jedva čekajući da ga jedanput već ostavimo i krenemo dalje svojim putem.

I danas vidim sliku naše kolonice kako se uskom prtinom, preko na sve strane otvorenog prostora, spušta niz brdo na kome smo ostevili Drenovića. Izgledalo mi je to u ovom momentu savsim obično, toliko smo bili uvjereni u našu snagu i moralnu nadmoćnost da niko nije mislio niti na kakvu opasnost uprkos teme što smo znali da nam Drenović ne želi ništa dobro i da se ne možemo osloniti ni na ~~nešto~~ ^{jednu} njegovu riječ. Ali kad mi je nešto kašnije ponove iskrsla ta ista slika, kao i uvjek danije, pitao sam se i čudio se kako nije naredio svojim ljudima da nas tada napadnu i sve pobiju. Daleko od toga da se moglo raditi o nekom njegovom viteškom činu. Prilikom onog razgovora imao sam utisak ~~da~~ ^{da} se on pred Dankom osjećao ~~ne samo~~ više sičušen, i sa svim svojim neprijateljskim mislima u glici se svim providan, nego i da ga se istovremeno vješta bojač, tim više što je bio svjestan da ~~on~~ ^{Danko} prozire i njegov strah i misli zbog kojih strahuje. Kao i da se u to vrijeme još nije mogao oslobititi tog straha ne samo u trenucima kada se nalazio pred Dankom, nego i kada je Danko bie od njega daleko, pa tako i kada mu je, ~~mu~~ ^{mu} kao tada na njegovom četničkom bunjištu, praktično bez ikakve zaštite, daleko od svojih jedinica, bio okrenut ledjima. Sane tako, strahom koji ga je držao i poslijepoznatog odlaska, mogao sam mu sebi objasniti što se tada nije usudio, makar i s ledja, podići ruku na Danku, mada je ved tada bio načist sa odlukom da slijedi Dražu Mihajlovića i da, oslanjujući se na Nijemce, Italijane i ustаше, započne otvorenu borbu protiv nas. Tako su njegovi ljudi,

~~me bāstano dgo~~
~~zvuk pih u danu~~ po našem povratku u Bečac, uhvatili i ubili Jozu Ne-
meca, koji tako pede kao prva žrtva četničke izdaje na terenu naš
Šeg odreda.

Sa daljem putu sjećam se samo dva detalja. U Sitnici smo u ku-
ći Drenovića pili čaj. (Poslije osam mjeseci doći će do nje još je-
danput, sa banjalučkom četom Druge krajističke brigade, da bismo je
kao luču tada već okorjelog izdajnika spalili.) A na Manjadi smo
je uhvatila velika međava, kao u onoj Kočićevoj priči, baš na di-
jelu puta gdje je Ševalin konj svaki čas propadao u snijeg sve do
trbuha. Tada smo i Ševalu morali skidati sa sanara, kako bismo joj
konja mogli iz smeta izvući. Uplašili smo ga da se se oči teg stalnog
propadanja, ojehivanja i usjekivanja ne počne prije vremena para-
ajati, usred šume, daleko od svakog naselja, po ciji zini.

U Bočac smo stigli posljednjeg dana 1941. godine. U pilani,
ukrašenoj i dobro osvjetljenoj, uz nekakav prigodan program, dođe-
kivala se Nova 1942. godina. Sa vjerom da će biti, kako je Staljin
nagovještio, godina otvaranja drugog fronta i ujedno – kad se to
nije moglo ostvariti, kako smo prvebitno vjerovali, već do prve
zime – godina naše konačne pobjede. Od svega iz tih posljednjih
danesa stare i prvih trenutaka Nove godine sjećam se samo Dankovog
govora, a iz tog govora samo jedne jedine Dankove riječi. Svakako
da je Denko govorio o narodoslobodičkoj borbi, Crvenoj armiji,
danu naše pobjede i kačnjavanju izdajica, ali meni je ostalo u muš-
sjećanju samo: "Revolucija... revolucija... revolucija..." Kao da
nije bilo rečenice u kojoj nije bilo te riječi. A izgovarao ju je
esobite snažne i strasne, pri čemu bi uvjek – ~~kako~~ ^{kaš da} ~~ga~~ ^{Gledam} i danas ~~Vidim~~ ^{nevi} – visoko podizao pesnicu dok bi nu se u očima mogao vidjeti o-
sebiti blijesak. Kako i ne bi kada je za njem, revolucijom, još ea
svojih šesnaest godina, pošao u daleku Španiju. Ni za mene nije bi-
le nikada, ni prije ni poslije, ljepše i draže riječi – zato sam
je, valjda, is cijelog tog govora jednu i zapamtio.

6.10.1941.

P r i m j e d b e

6 Listajući ovih dana poneovo stranice sa vijestima i drugim napisima "Borbe" iz tih dana, potpisao sam se onih koje su nas tada naredio oduševljavale. Novešću ovde, u cijelini ili dijelomično, samo neke od takvih koje su se odnosile na zbivanja izvan naše zemlje (prema Istorijском arhivu KPJ, tom I, knjiga 1, "Borba" 1941, Istorjsko odjeljenje CK KPJ, Beograd, 1949.):

"Četiri meseca Hitler lomi zube o sovjetski tvrdi orah"

"... i jedva ako mu je ostalo nešto više od polovine njegovih zuba u glavi. Za tri meseca svog besoručnog nasrtanja na otadžbinu radnika i seljaka isgubio je on tri miliona svojih vojnika, mrtvih i ranjenih, a za četiri meseca ova cifra će dostići, naredito s obzirom na poslednje Hitlerove ludjačke ofanzive, cifru od četiri miliona. Međutim, Hitler može imati u najboljem slučaju devet miliona vojnika ukupno, na sovjetskom frontu i u okupiranim zemljama, kao i prema Engleskoj..." (Str. 45.)

"Budženju pristiže još 2.500.000 crvenoarmejaca"

"London, 19-X-1941. - Za šestetu bitku koju Budženi vodi na obali Azovskog mora stigle su sa Kavkaza nova pojačanja. Samo kod Rostova dovedena je rezerva od 150 novih divizija, što znači 2.500.000 svežih crvenoarmejaca" (Str. 57.)

"Nemci izgubili deset 4.000.000 vojnika"

"London, 26-X - Ukupni desadesetni gubici nemacke vojske u Sovjetskom Savezu dostigli su 4.000.000 ljudi. Gubeći glavu Hitler, da bi popunio praznine na sovjetskom frontu, bacu u vatru sve svoje rezerve. Ne može ni u kom slučaju više poništjati na neki duži rat. Naredi Sovjetskog Saveza sigurno će pobediti." (Str. 81.)

"Skori kraj Hitlera"

"London, 25. oktobra. - Britanski ministar spoljnih poslova, Sir Antoni Idn izjavio je danas novinarima da će ruka pravde uskoro dostići Hitlera." (Str. 94.)

"Crvena armija"

"... Danas ona broji samo na frontu prema hitlerovskim napadačima 18,000,000 vojnika. Njen istočni deo na Dalekom Istoku jeste i sto tako veliki... Raspolažući sa 30,000,000 izveščanih vojnika .. ona ima još i daleko veću živu силу, jer, kao prava narodna vojska, može ona u svojim okvirima obuhvatiti sav radnički i seljački narod... Teko, kad je Lenjingrad bio u opasnosti, kao iz zealje su iznikla 3,000,000 Lenjingradjana milicionara, koji su .. stali uz rane sa crvencarnejcima, daleko odbacili fašističkog napadača, a kad su se njim svršili, vratili se svome poslu, svojim radionicama i fabrikama..." (Str. 177-178.)

"Pobeda će biti naša"

– Govor Staljina poveden 24-godišnjice Oktobarske revolucije u kome on, pored ostalog, negoveštava i otvaranje "drugog fronta" u Evropi, dajući da će "sigurno biti otvoren uskoro". (Str. 195.)

"Amerika je stvarno u ratu"

"Veliki govor koji je .. održao predsednik Sjedinjenih Država, g. Razvelt, značajan je dogadjaj u razvitku borbe slobodoljubivih naroda protiv hitlerovske Nemačke. Posle ovog govora Amerika se, iako bez formalne objave, stvarno nalazi u ratu..." (Str. 97.)

"Hapšenje oficira u Nemačkoj"

"Sukob između jednog krila nemačke vojske i jednog krila nacisticke stranke koje se nalazi pod kontrolom SS-trupa i šefa gestapoa, Himlera, sve se više produbljuje. 6. oktobra o. g. bilo je uhapšeno 18 većinom viših oficira, koji su pripadali grupi nemačkih oficira koja se već u samom početku protivila ratu sa SSSR... Sa samog fronta opozvano je 17 viših oficira, među njima i 4 generala. Gestapo je na frontu pojačao svoju delatnost, pošto je utvrđeno da su ~~veći~~ ovi oficiri razvili jaku delatnost među nižim oficirima, kod kojih je taj oponicioni stav takođe zahvatio maha." (95.)

"Nemacki narod počinje da se budu"

"Javljaju se već mnogi znaci budjenja nemackih narodnih masa. Teški gubici koje eni doživljavaju na sovjetskom frontu kao da ih bude iz hipnotičkog sna u koji ih je uljuškala fašistička demagogija. ... One u svojoj celini preživljavaju duboku krizu, a delimice prelaze već u otvorenu borbu za oslobođenje od svog ugnjetača, Hitlera i hitlerizma... Neutralni posmatrači, koji dobro poznaju Nemačku, mišljenja su da sadašnje moralno stanje u Nemačkoj nije bolje nego u jesen 1918... Ilegalni leci sve više preplavljaju Nemačku... Seljaci se pozivaju da bojkotuju vladine naredbe, da ničim ne podržavaju razbojničku unutrašnju i spoljnu politiku Hitlera, i da se tajno organizuju radi opštег ustanka koji se brzo približuje..." (Str. 107.)

"Hitlerove uzaludne intrige za zaključenje mira"

"... Operacije pred Moskvom doživele su neuspeh. Našla je zima sa svim kobnim posledicama, a fašistička vojska još uvek se nalazi daleko od Moskve, loše snadbevena, imajući u pozadini nepregledne partizanske jedinice... Preko neutralnih zemalja .. pokušava se na reditim caesarima uspostaviti kontakt sa Londonom i Vešingtonom u svrhu pronaalaženja platforme za sklanjanje mira... Ovi pokušaji najreditije svedoče o krahu sadašnje nemačke ofenzive..." (str. 111-112).

"Ruski partizani šalju pozdrave našim partizanima i vojnicima"

- Radio Moskva je u svojoj redovnoj emisiji 2e. novembra u 20,30 časova prenio sledeći pozdrav:

"Mi, ruski partizani, šaljemo plomene bratske pozdrave partizanima i vojnicima Jugoslavije. Culi smo o vašim herojskim podvizima u borbi protiv nemackog fašizma. Duboko smo uvereni da će te vi, kse i mi, istrajati u evoj herojskoj borbi protiv zajedničkog neprijatelja sve dok zajedno sa slavnom Crvenom armijom konečno i potpuno ne uništimo nemacki fašizam." (str. 321.)